

Bogogradsko Novine

Br. 254.

BEograd, nedjelja 16. septembra 1917.

Izlaže: dnevno u Jutro, ponedjeljkom poslije podne.

Pojedini brojevi:

U Beogradu i u krajnjima zapadnjim	od 6. i kr. čita za dan u vremenu pošta . . .	6. kr. čita za dan u vremenu pošta . . .	250
U Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i	U Beogradu na dostavu u kuću . . .	U Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i	250
Dalmaciji po cijeni od . . .	10 sati	Dalmaciji po cijeni od . . .	250
časna ovog područja po cijeni od . . .	12 sati	časna ovog područja po cijeni od . . .	250
	Oglašenje po cijenom.		450

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 93.
Uprava i primanje preplate Topličin venac broj 21. Telefon broj 25.
Primanje oglasa Kneza Mihajla ul. broj 38. Telefon br. 245.

Godina III.

Ratni izvještaji.

Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 15. septembra.

Na istočnom bojištu i u Arbaniji nema osobitih dogadjaja.

Na Soči oživjela je mjestimice borbeni djelatnosti. Južno od Selja na Soči izjavilo se nekoliko talijanskih napadaja. Gora Sv. Gabrijela izložena je teškoj topničkoj vatri; odbijeni su u djetišnicima talijanski napadaju.

Broj u mjesecu avgustu svaljenih talijanskih letilica iznosi 32. Mi smo u to vrijeme izgubili 11 letilica.

Načelnik glavnog stožera.

Gradjanski rat u Rusiji.

Iz Rusije dolaze posljednjih dana tolike sile višestruke, da se iz sve te zbrake ovaj čas ne može pouzdano ustanoviti, ko je zapravo gore, Kerenski ili Kornilov. Vijestima petrogradske brzopisne agencije ne može se previše vjerovati, jer ovo poluzvučano predaje stoji u službi Kerenskog, ali u isto vrijeme ne može se povjerovati ni vijestima švedskih novina, jer to su većim dijelom pričanja putnika, za koja ne može nikako primiti potpunu odgovornost. Obično do sada bile su upućene u ruske prilike najbolje engleske novine, ali baš njihove višestruke vrijeme vrlo su neznavne, a to sigurno zbog oštре cenzure u Petrogradu. Ne preostaje dakle drugo, nego od prilike nastojati snaći se u ovom labirintu višestruke, u kojemu imamo istine.

Međutim ispunile su se predpostavke, koje smo istakli u posljednjem našem članku „Borba za diktaturu“. Kornilov je doista pošao sa jugozapada, a sa malim snagama na Petrograd, došao do Luga, gdje se nadovo sukobio sa Kerenskvim četama. Varošica Luga leži na željezničkoj pruzi Pskov-Petrograd i to baš na sredini, 60 kilometara udaljena od obiligradova. Značajno je, da petrogradska brzopisna agencija ne javlja ništa o kakovoj borbi ili bitci kod Luga, već sa nekoliko riječi priča o neuspjehu Kornilovićeve protivrevolucionije, pa se otuda nabacuje samo od sebe pitanje: kada i na kakav način je podlegao Kornilov? Ovdje nastaje praznina, koju ne ispunjuje ni vijest „Izvještje“ o promjenama u višim zapovjedništvinama. Dalje se javlja, da su Kornilov i njegov načelnik glavnog stožera Lukovski ponudili svoju predaju, što bi oni učinili jedino u slučaju, kad bi njihovo preduzeće konačno ne uspjelo. Nije se dakle drugo ništa moglo dogoditi: ili je Kornilov potučen, ili su ga u

posljednjem času njegove čete izdale.

Petrogradska brzopisna agencija ne javlja međutim ni jedno ni drugo. Čudnovato je što su uz Kornilova pristali svi poznatiji rусki vojskovodje, kao Brusilov, Klembovski, Deničin i Kaledin, a ipak je Kornilov navodno podlegao. Kerenskom ostali su vjerni jedino Dragomirović, Aleksejev i Ruski, koji je od prvog početka bio jedini otvoreni pristalica revolucije. Kad generali, koji su se podigli protiv Kerenskoga, nije uspjelo, da za sobom povuku i svoje čete, izvan svake je sumnje, da je demoralizacija u vojski mnogo veća nego što se u opšte do sada mislio. Ruski vojnici ne daju se više disciplinirati, oni vole Kerenskog, jer se po svoj prilici nadaju, da će pod njegovom vladavinom brže se razviti proces raspadanja. Ovake misli odgovaraju od prilike potpuno ruskoj narodnoj duši, koja je rođila nihilizam, jedino što taj nije isto što i terorizam, nego više odgovara pogledu na svijet, koji je sadržan u riječima jednog perzijskog pjesnika: „Prolazi kraj svijeta, nije ništa!“ i što je sve sadržano u jednoj jedinoj ruskoj riječi — ničeho.

Cini se, da u Engleskoj i Francuskoj pomalo prevladava mišljenje, da Kerenski nije onaj čovjek, koji bi mogao da rusku vojsku podigne barem do stepena njezin nekadanje vrijednosti. Prije nekoliko dana saopštili smo nekoliko pesimističkih pariskih novinskih glasova o položaju u Rusiji, a sada izriče „Times“ svoje simpatije za Kornilova, koji je dobar vojnik, ali ista novina misli, da će i poči najboljim uvjetima proći mnogo vremena, dok bude ruska vojska opte sposobna za borbu. Zbog ovog pisanja pariske i londonske štampe ruska se štampa mnogo uzravna i socijalistička „Izvještja“ piše otvoreno, da su Engleska i Francuska uvijek od srca mrzile Rusiju i da nikada nijesu bile prema njoj iskrene. Rusija mora sâma da vodi rat do pobede.

Prema tome oviši o uspjesima gradjanskog rata između Kornilova i Kerenskoga i daljnje držanje Rusije prema njezinim saveznicima. Posljednji su otvoreni ciničnom priznavaju, da njih interesa samo ona Rusija, koja je u stanju da vodi do kraja rat za njihove, odnosno engleske interese; lična ih pitanja ne interesiraju, pa im je sve jedno pobjedi li Kornilov — cni će dozvoliti da padne Kerenski, kao što su dozvolili, da je pao i Romanov. Rusiju može spasiti samo onaj čovjek, koji će imati dovoljno sreću i odlučnost, da se odreće njezinim saveznika.

Srbija i Talijani.

Cd jednog uglednog radikalnog političara iz naš raščinosti dobiti smo ovaj članak, kome dajemo rado mjesto u našem listu.

Gospodine mređnici! Članak „Srbija i Italija“ u broju od srede Vašeg cenjenog lista dao mi je povoda, da Vam i ja napišem nekoliko reči, jer onaj članak kao da mi je iz duše izvaden. I ako sam radikal, i do pada Srbije odobravao vladinu politiku, propašću Srbije ja sam razočaran i uvredjen, i smatram da mi je dužnost ne samo kao Srbina, već kao i partisana, da ukažem na teške i zločinljive pogreške, koje je radikalna vlada po Srbiju učinila. Ljudi i partije protaze, ali zemlja i potomstvo ostaju, i za njihovu ljubav svaki pošten čovek mora biti prvo Srbin, pa tek onda partizan. Na članku se neću potpisati, ne s toga što se bojam da izidjem s imenom na sredinu, nego što smatram da je važnije ono što se kaže, a ne ko kaže. Ako je istina i tačno ono što govorim, to je glavno, a ako nije istina, mogu imati ja ne znam kakvo zvučno име i velike titule, to ništa ne vredi, jer je sračunato na laž i obmanu, a u svakoj je laž plitko dno, a ono što je iskreno i istinito to ume svaki čovjak da ceni, pa mi bio i najprijetniji čovjak.

Da predjem na stvar.

Politika radikalne vlade — mislim na nju spoljnu politiku, zasnivala se na dvenačićima ogromnih zabludama. Prva je ogromna zbluda i rdjava pretpostavka bila, što se verovalo u neosporunu vojničku nadmoćnost sporazumnih sila. Računalo se, kao jedan i jedan dva, da vojničkoj nadmoćnosti Rusije, Francuske i Engleske, Nemačke i Austro-Ugarske neće ni nekoliko meseci moći dati dževap. Sećam se kao danas, bili smo u Nišu kad je bukunut rat, i nassudnoliko političara iz unutrašnjosti i veličinom naredili poslanika bili smo se okupili oko Dušana Stefanovića, ministra vojnog. Toga časa beše došla vest da je i Engleska stupila u rat i Dušan je tada rekao: „Sad možemo biti mirni, rat će bili svršen za tri meseca“. Ovo su njege autentične reči, koje niko, pa ni g. Stefanović ne može osporiti. Ima ljudi, koji su govorili, da će Rusi samo šubaroma svojim potuči Švabe, toliko ili ima. Druga teška zbluda bila je u tome, što se snaga Austro-Ugarske strahovito podcenjiva. Nju su smatrali kao trulu zgradu, koja će najmanji vetrac moći da obori. Sećam se vrlo dobro, kako su neki naši političari govorili, da je sama Srbija sa Rumunjom u stanju, da tuče austro-ugarsku carevinu. To je zabeležio i ruski general Martinov u svojoj knjizi: „Srbi u ratu sa carem Ferdinandom“. To podcenjivanje susedne carevine i

dalo je maha našoj vladi da dopusti buškarjanje po monarhiji i da zauzme ratoboran stav prema njoj. Da je ta pretpostavka jedna laž videlo se odmah u početku rata, kada su austro-ugarske vojske prešle u ofansivu prema Rusima, a vidi se danas najbolje, kad jedan deo austro-ugarske vojske, sastavljen iz svih narodnosti carine, daje otpora celokupnoj i nacionalnoj vojsci, italijanske kraljevine, koja se hrabro bori i žalivo juriša.

Dakle sve su pretpostavke naše vlade bile ono što kaže lepo naš narod rāčun bez krčmaru. Ali kao što je pisac članka u broju od sredje lepo primetio, čovek se mogao prevariti i zaneti lepim obećanjima i još lepšim izgledima. Ali kad nas je stvarnost rastresnila, onda smo dužni i moramo drugim očima gledati na stvari, ako smo pošteni ljudi i dobri Srbi.

Razocarane sile sporazuma morale su posle nekoliko mjeseci ratovanja tražiti saveznika i bacile su oko na Italu. Ako je Italija u savezu sa Nemačkom i Austrijom, njoj će se dati obećanja na dobar zalaganj. „Latini su stare varalice“ veli srpska narodna pesma. I zaista Italijani iznevrše svoje saveznike i predloži na stranu sporazuma. Ulazak Italije u rat na strani sporazuma dobiven je po cenu srpskih zahteva i interesa.

To se je odmah znalo u Nišu. Tada se smatralo kao svršena stvar da Italija traži za sebe Trst, Istra, Dalmacija, Albaniju i protektorat nad Hrvatskom i Slavonijom. Da je to istina, svedok je veliki miting, koga je na vladin miz održan u Nišu, i koji je bio upravljen protiv ovih drskih i bezobraznih zahteva talijanskih. U kakvom je položaju bila vlast, sastavljena iz tri stranke, koja je u svojoj deklaraciji od 23. novembra 1914. izjavila da rat vodi za ujedinjenje srpskog, hrvatskog i slovenackog naroda?

Mnogima je tada smršlo, pa baš i nama radikalima, da ovakva politika ne vodi na dobro. Zar se boriti da se od Austro-Ugarske očuva Dalmacija, Istra, Hrvatska, pa da se dadu Italijanima, koji su za načonalnost takođenjih Srbija i Hrvata opasnost, i koji bi pod vlašću talijanskim izgubili i svoj jezik i svoje ime, ono što im je najdraže, a što su pod habšurškom monarhijom u ekovinu a sačuvali i još razvijali. Nije nam išlo u glavu, da Sporazum, koji se bori za načelo narodnosti i za male narode daje Dalmaciju Italiji, kad u Dalmaciji nema više od 3 procenat Talijana, a 97 od sto Srbu i Hrvata?

Posle svega ovoga ja ne mogu smatrati Pašića za velikog državnika,

ili ne može učiniti u ratu, ali je žalosno i sramno od sporazumih sila bilo, što su Talijanima dali ustupke na račun srpskog naroda. Što im ne dade Tunis, Egipat ili koju od svojih zemalja Englezi i Francuzi, jer bi te zemlje Italija vrlo rado primila, čak što više radije i od Dalmacije i od Trsta. A

bedno je i nepatriotski bilo odsrpske vlade što je posle svega ovoga ostala sa sporazumnim siliama. Jer posle svega toga, a danas to znamo autentično iz usta jednoga Lloyd Georgea, da sporazum Srbiji garantuje uspostavljanje. U septembru 1915. Srbija još nije bila propala, i da je tada napustila Sporazum, sačuvala bi ovo što joj Sporazum tek u slučaju svoje pobjede (i to kada?) obećava, a u isto doba uštedila bi sebi one silne žrtve u vojnicima, ljudima, ženama, deci, ratnom materijalu i privatnom imanju, koje je posle septembra 1915. pretrpela.

Za ovolike silne žrtve Sporazum Srbiji ne obećava ništa više, nego predraspunjeno stanje, a da je to istina, dokaz je ugovor sa Italijom. Jer u slučaju pobeđe sporazumih sila, Italija ima takođe da dobije na račun srpskih zahteva, da znači: Srbija je vodila i vodirat će na sebe nego za drugoga — za Talijane. Politički i ekonomski položaj Srbije bio je mnogo gori, nego što je bio pre balkanskih ratova, jer kad Italija drži celu obalu Jadranskoga mora, sve luke i pristaništa u svojim rukama, a nas iz milosti pušta gde hoće i kad hoće.

Posle svega ovoga ja ne mogu smatrati Pašića za velikog državnika, jer bi istinski velikan uvidio gde je interes njegove zemlje i u danom momentu okrenuo bi krumu cržavnog broda povoljnim pravcem.

Ovo trogodišnje iskustvo moglo je otvoriti oči i glupom čovjeku, da činečnice, sa kojima je Pašić računao u politici, nisu bile stvarne. Ja kao radikal ovo rado priznajem, i posle propasti Srbije smatram, da niko ne može pravdati raniju srpsku spoljnu politiku, a najmanje njene vodje braniti.

obrve, sjevašč neka zlosutna vala. Bijaše očito uzrujan, te je neprestano premećao rukama svoju mrek, sredju klobučinu.

Videći, gdje upitljivo upirem oči u njega, stade s nategom iskati riječi, na odjednom žestoko prasnu:

„Gospodine komesaru, stavite me u okove; ja sam ubio čovjeka...“

Od užasa skočih i nehotice na noge;

„Ubio čovjeka?“

„Pa da; bilo kako bilo, na svrhu je svejedno. Sad je Molini mrtav, a ja sam ga nožem probio.“

„Molin?“

„Jest. Molini, najranjuti, ali i najbogatiji mošak u našem mjestu. Novac, to je bilo i njegova i moja nesreća. Da nije bio gospodar velikog dvora i mnogih vinograda, ne bi ga Anita bila morala uzeti, i danas bi još bio živ.“

„Ti si ga ubio dakle od ljubomorstva — radi njegove žene?“

Momčić prasnu u gorki smijeh.

„Od ljubomorstva? Bah! I ako je Pietro Spandio u čitavom mjestu razglašen kao lijepšina, ali opet nije tako nisko spao, da bude ljubomoran na jednoga Molinija. Ne; to mi se nije ni u snu snilo. Naprotiv, istina je da sam počinio ono dijelo radi jedne žene. Ali radi kakve žene? Anita je lijepa, spodine komesaru; lijepše djevojke ja nijesam nigdje vidio na čitavom svijetu, gdje sam god bio. A to i jest moja nesreća, da sam morao daleko izvan domovine, kad su me prie četiri godine uzeli u vojniku, u carske love, daleko u

pravimo podlogu, da život tih žena bude što lakši.

Cilj društvene zajednice jeste: što bolji život svakog člana pojedinca. Koliko žena bude više ušla svojim radom u društvo, toliko treba da traži, da osjeti dobra, koja društvo pruža. Razumije se, mi ne ćemo da se mazimo i ne ćemo da nam se priznaje ono, što nismo zašlužile. Mi hoćemo svojim radom da steknemo priznanje društva, a naravno da ovu povlači i prava, koja nam prema radu imaju da pripadnu. Rad ćemo tražiti prema sposobnostima, a svoje sposobnosti hoćemo da razvijamo. Od društva tražimo da nas pošta u sve svoje strane zavode, da kušamo i razvijamo svoje sposobnosti i prema njima da se spremamo na razne profesije, kako ne bismo morale poslije ovoga rata sačijavati veći dio društvenoga proletarijata. Ne ćemo da nam se popušta. Neća se naše znanje i rad mjeri istom mjerom komoj i muškarcu, a prema tim ocjenama tražimo da budemo u društву z

Gradjanski rat u Rusiji.

Vladavina „željezne ruke“.

Kb. Amsterdam, 15. septembra.
Kako se iz Londona javlja, Terešenko je jednom zastupniku „Morning Post“-a rekao, da je vlast uvidila, da samo jedna željezna ruka Rusiji može pomoći. Bez ikakvog će obzira sad svaki čovjek, koji bi se vlast protivili i njenog starješinu ne bi poslušao, biti na smrt osuđen.**Novo rusko ministarstvo.**Kb. Petrograd, 15. septembra.
Petrogradski brzojavni ured javlja: Bivši ministar vojnih i saradnici „Novoje Vremena“, koji su pod sumnjom pomaganja pobune bili uapšeni, pušteni su u slobodu. Do 2 sata ujutru novo ministarstvo nije bilo još obrazovano; očekuje se, da će se sudački kabinet obrazovati, i to na osnovi koalicije. Većina dosadašnjih članova kabinka iz kadetske stranke je odbrila da udje u novi kabinet, samo će Karačev ostati ministar poljoprivrede.**Promjene u russkom kabinetu.**Kb. Stockholm, 15. septembra.
Ostupio je ministar finansije i potpredsjednik ministarskog savjeta Nekrasov. Terešenko će biti potpredsjednik novog kabinka. Vlast je poslala naročiti odbor u glavni stan, koji će povesti istragu u zavjeri Kornilova. Novi načelnik glavnog stožera Aleksejev je otputovalo u glavni stan.**Ruski listovi o dogadjajima.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Petrograd, 15. septembra.
Petrogradski brzojavni ured javlja: Socijalistička štampa je saglasnog mišljenja, da držanje Kornilova znači obavu rata ruskoj buržoaziji i revolucionarnoj demokraciji.

„Djen“ piše: Nemri, koji su sad izbili, spoljni su znaci ustanaka jedne klase protiv druge i početak gradjanskog rata. Oni, koji su se digli protiv unutarnjeg mira Rusije, dolaze u opasnost, da i sami propadnu, jer su oni osuđeni unaprijed da će nasjeti, pa i u slučaju, ako bi odnijeli slijepu potjedu nad demokracijom. Nadamo se, da se unutarnje borbe neće zaoštiti i da ne ćemo doživjeti sramotu, da budemo nesložni u trenutku, kad nam prijeti njemačka Šizma da nas zgazi.

„Djelo Naroda“ piše: Neprjateljstva, koja su otpočela pred vratima Petrograda, mogu postati znak za buru narodne mase protiv buržoazije. List vidi u Kornilovljevom pokretu pokušaj, da se revolucija uguši, pa da se na taj način ne dozvoli seljacima ono što oni traže, zemlju i slobodu.

„Novaja Žiznja“ vedi: Sva demokracija mora se prikupiti oko Kreneskog, njihovog priznatog vodje, ali on mora iz svoje politike cikloni okljevanje i odlučno prihvati načela demokratske diktature.

„Izvestija“, organ radničkog i vojničkog savjeta, piše: Dogadjaji su dokazali, da će se zadatak nove sile nalaziti u savladavanju protiv revolucionarnih težnji. Ma ko bio nosilac te sile, njega će demokracija snažno potporiti, ako se samo bude pridržavao tog načela.

Gradjanska štampa govori vrlo kratko o dogadjajima. „Novoje Vremena“ vedi, da je Kornilov Rusiju doveo na ivicu tamne, ogromne provale. „Birževija“ i „Vjedomost“ piše: Ma kakav bio ishod Kornilovljevog preduzeća, cilj revolucije ne smije biti uzdrman, jer je ona spasilač države.

„Rječ“ pita, kako je to, da dva

protivnika, privremena vlast i Kornilov, kad obojica tvrde, da ništa drugog ne misle, nego samo o dobru otadžbinu, ne mogu da se izmire i da jedan drugome ruku ne pruži? List vedi, da su članovi kadetske stranke prekjueči činili sve što su mogli, da se dodje do potrebnog sporazuma, ali da je taj pokušaj propao zbog nekih formalnosti. Mora se žaliti, veli list na završetku, što je odbrana otadžbine spašena na samoodbrani protiv unutarnjeg neprijatelja. Jedna sila, koja je izgubila vezu sa stvarnošću, poginje da luta u magli.

Nepouzdanošću viesti Kerenskove brzojavne agencije.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Köln, 15. septembra.
Stockholmski dopisnik „Kölnische Zeitung“-a brzojavlja: Finjska brzojavna mreža, koja za sad stoji na raspoređenju samo Kerenskovo vlasti, prenosi samo one vesti, koje su za vlast povoljne. Jasno se vidi, da te vesti nijesu istinite. Sadanji dogadjaji su početak gradjanskog rata, koji će zahvatiti cijelu Rusiju. Neistinita je vijest petrogradskog ureda, da je Moskva na strani Kerenskog.

Bijedan utisak čini tvrdjenje, da su nekoliki zapovjednici Kornilovljeve vojske prešli petrogradskoj vlasti. Ta neistina tvrdi, da se vlast mora da služi izmišljotinama. Dok Kornilov ne zauzme Petrograd, a to može biti svakog časa, sve vijesti treba primati s nevjericom.

Glavni dio vojske uz Kornilova.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Karlsruhe, 15. septembra.
„Morning Post“ javlja, da su čete Kornilova zauzele grad Novgorod na pruzi za Moskvu, u kome se nalaze mnoge tvornice i muničije.

Misli se, da je devet desetina vojske na strani Kornilova. Brusilov radi zajednički s Kornilovom i nalazi se u njegovom glavnom stanu. Do sad se Kornilovu pridružilo 43 generala.

Radnički i vojnički savjet uz Kreneskog.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Berlin, 15. septembra.
Sa ruske se granice javlja: Radnički i vojnički savjet riješio je sa 373 protiv 201 glas, da bezuslovno potpomaže privremenu vlast. Čeretelj je izjavio, da će otkrivene osnove reakcionara još više prikupiti demokraciju Rusije oko zastave privremene vlade. Ako se odlučna borba protiv reakcionara bude razbuknila, ipak će se zato borbe protiv spoljnog neprijatelja najodlučnije produžiti, jer bi svaki neprijatelj uspeh na frontu dobro došao reakciji.**Kreneskova agencija o osnjećenju ustanaka.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Kb. Petrograd, 15. septembra.
Petrogradski brzojavni ured javlja: Potpuno osuđeni ustanak protiv privremene vlade je u cilju. Rusija izaziva nebrojene odluke i izjave, koje vlasti sa svih strana dolaze i naijačim izrazima iskazuju vjernost i odanost prema demokratskim idealima slobode.**Predstojeća selidba vlasti u Vologdu.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Rotterdam, 15. septembra.
Prema petrogradskim brzojavima za Vologdu idu samo državni vozovi, jer privremena vlast, za slučaj daljih dogadjaja, spremila sve što je potrebno za selidbu u Vologdu. Od deset dana na ovamo nije ni jedan voz došao iz Moskve u Petrograd.

Hercegovinu. Onda smo se ja i Anita žaljibili jedno u drugo, i ako sam ja bio najdulji momak u čitavom mjestu. A možda sam od dobre čestit baš stoga i podvijao, jer nije ni Anita bila kao druge djevojke. Odmah poslije poroda umrla joj je mati; otac se brijeva za sve druge više no za svoje dijete, pa je Anita rasla u potpunoj slobodi, kako je Bog htio. Kao dječa često smo se prepriali, pa i tukli, ona bi me izgrebala, što je bolje umjela, kao ono divlja mačka. Onda su se ljudi tome smijali. Ali poslije, kad smo se mi dvoje bolje spoznali, nije im bilo pravo, a osobito njezinu ocu. On je htio iskoristiti u svoje svrhe Anitinu ljeptotu i odatle utjerati veće kamate, no kad bi je pdao, za mene, zloglasnog ljenština. Ali se ipak prevario u računu. Da je Anita postala mojom ženom, bio bi ja svima pokazao, kamo još može steći jedan ljenština. A što sam postao ubojicom, to je samo njihova krivica!

Nekoliko teške suze kofljale se bjeđenošću momku niz garave obraze. Brzo, i kao da se stidi nekog osjećaja, otvorih šeširom.

„I Anita te ostavila?“

„Otac je prinukao. Gospodin će komesar valjda znati iz iskustva, da se tvrdoglavci seljak, kad je nešto već ulinuo u glavu, što misli, da će mu donijeti koristi, ne žaca ni od kakovo zloče. A stari se s nama pasli žao vlasti. Mi nijesmo od njega ništa tajili, pa dok sam ju bio tu, ni ne on nama stavljao nikakovih zaprijeća. On je dobro poznavao nas dvoje i znao, da bi mu s nama zaluđu bilo trud i muka. Alt kad su mo učeli u vojsku i kad sam morao u Hercegovinu sa svojom pukovnjom, tad je vidio, da je za njega kucnju zgodan čas. I kako je lijepo to

Sudar između Kerenskovi i Kornilov-jevičeta. — Izjave za mir.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Stockholm, 15. septembra.

Ne potvrđuje se vijest o pravoj bitci između Kerenskovi i Kornilov-jevičeta, ali je bilo horje između četa obje vojske kod Luge. Kornilovljevi čete posjele su telefon i brzojavni ured kao i druge javne zgrade. Garnizon Luge ostao je vijest privremenog vlasti, ali i čete Kornilovljeve ostaše postojane prema mamiljenju izaslati delegata radničkog i vojničkog savjeta da priznaju privremenu vlast. Naročito kočaji ostaše vjerni Kornilovu. Pod ovakim okolnostima i zbog porušene željezničke pruge Kornilov je obustavio pohod na Petrograd, te tako Kerenski dobio vremena da prikupi pouzdane čete. Po drugim vijestima nastalo je u Petrogradu haotično stanje, od kako je Kerenski naredio da se pokvari pruga. Ako se Kornilov pojavi pred Petrogradom, glavni grad jedva da bi se mogao držati tri dana. U Petrogradu je bilo javnih izjava u korist mira. Nošene su zastave s natpisom: „Hoćemo odmah mir!“

Engleska štampa o Kornilovljevom ustanku.

Kb. Rotterdam, 15. septembra.

„Daily Mail“ javlja iz Petrograda: Izgleda da je Kornilov postao sa svim bezopasan. On ne može računati ni na potporu vojske ni na simpatije stanovništva. U vladinim krugovima se misli, da je načelnik glavnog stožera Lugovski potstakao Kornilova na ovako njegovo preduzeće.

Kreneskova nadležnost.

Kb. Rotterdam, 15. septembra.

„Daily Mail“ objavljuje vijest iz Petrograda, po kome je Kornilov zato primio vrhovno zapovjedništvo, što je uzdrmano povjerenje vojnika u njihove časne poslike postupka Kornilovog. Odliku o vojnim operacijama spadaju međutim u djelokrug Aleksejeva. O ratno-političkim pitanjima odlučujuće Kreneski.

Novi zapovjednici ruske vojske. — Smijene i uapšenja starih zapovjednika.

Kb. Petrograd, 15. septembra.

Petrogradski brzojavni ured javlja: „Izvestija“ donosi: Kornilov i njegov načelnik glavnog stožera general Lukovski izjavljuju, da su gotovi, da izadju pred revolucionarni sud, da budu osuđeni zbog organizovanja pobune. General Ruski je naime nov za glavnog zapovjednika sjevernog fronta, pošto je general Klembovski smijenjen sa svog položaja. General Dragomirov je naime nov za glavnog zapovjednika jugozapadnog fronta na mjestu generala Deničina, koji je uapšen i zbog veleizdaje stavljen pod revolucionarni sud.

Rovarena kozačkog zapovjednika. — Ruski front tri dana bez odbrane.

Kb. Petrograd, 15. septembra.

Javlja se o opasnom rovarenju kozačkog zapovjednika Kalemčina, koji je najodaniji pristalica Kornilova. Ruski ministar spoljnih poslova je rekao, da je ruski front zbog ustanaka Kornilovog bio tri dana bez odbranbenih srestava i bez glavnog zapovjedništva. Kornilov mora biti vrlo strogo kažnen.

Uapšenja članova radničkog i vojničkog savjeta u Rostovu.

Kb. Stockholm, 15. septembra.

General Kalemčin je naredio da se uapše svi članovi radničkog i vojničkog savjeta u Rostovu. Nekrasov je izjavio, da će pokret biti brzo ugušen.

Ijubila drugoga osim mene. Molim da je pošao na selo i da će se vratiti tek kasno u noć ili sutra ujutro. S početka nije primila ništa jednog moga pisma. Otac se već za to polohnuo, da ih u pravo doba nestane. S druge je strane lagao Aniti, da su moji drugovi pisali kući, kako sprovođdim u ludjini razaznati život i kako se Aniti javno rugam, što se kod kuće za mnom crvotoci i što mi je vjerna. Aniti mi je doduše poslije rekla, da nije u to vjerovala; ali ako nekome zvijždaš svaki dan bez prestanka uvijek istu ariju, na koncu ostane mi ipak u ušima. I onako su žena već po sebi sklonje podloženju. Ali opet ne bi je to još nagnalo da me ostavi, da nije otac umio nači jačih sredstava. On htio je saznao, da je Moliniju zapelo oko Anitu, a gramžljivi starac nije postigli, rekli, onog uspjeha, što je on zelio, stao ju je zlostavljan i tuč, dok je nije omekšao. Kad sam se otrag osam dana vratio sa vojne službe, ona je već bila Molinijeva žena. Ne ću vam sad opisivati, kako sam pobijesio. Kušao sam da mogim svoju bol u vinu, pa sam sa svakim zamolio kavgu. Ljudi su govorili, da je lijenština ostao onaj stari lijenština, što više, da se vratio, gori je prije bio. Kad sam juče za prvi put zasneo Anitu, pljuvao sam pre njom. Ona je problijedila kao smrt; nije mogla da prozbori ni crne ni bijele. Malo poslije primio sam od nje listić papira, u kome me zaklinje, da odmah po smrtnu dodjem u vrt, što je za pjezinom kućom, pa da će mi sve razjasniti i dokazati mi, da nije nikada

jubila drugoga osim mene. Molim da je pošao na selo i da će se vratiti tek kasno u noć ili sutra ujutro. S početka nije primila ništa jednog moga pisma. Otac se već za to polohnuo, da ih u pravo doba nestane. S druge je strane lagao Aniti, da su moji drugovi pisali kući, kako sprovođdim u ludjini razaznati život i kako se Aniti javno rugam, što se kod kuće za mnom crvotoci i što mi je vjerna. Aniti mi je doduše poslije rekla, da nije u to vjerovala; ali ako nekome zvijždaš svaki dan bez prestanka uvijek istu ariju, na koncu ostane mi ipak u ušima. I onako su žena već po sebi sklonje podloženju. Ali opet ne bi je to još nagnalo da me ostavi, da nije otac umio nači jačih sredstava. On htio je saznao, da je Moliniju zapelo oko Anitu, a gramžljivi starac nije postigli, rekli, onog uspjeha, što je on zelio, stao ju je zlostavljan i tuč, dok je nije omekšao. Kad sam se otrag osam dana vratio sa vojne službe, ona je već bila Molinijeva žena. Ne ću vam sad opisivati, kako sam pobijesio. Kušao sam da mogim svoju bol u vinu, pa sam sa svakim zamolio kavgu. Ljudi su govorili, da je lijenština ostao onaj stari lijenština, što više, da se vratio, gori je prije bio. Kad sam juče za prvi put zasneo Anitu, pljuvao sam pre njom. Ona je problijedila kao smrt; nije mogla da prozbori ni crne ni bijele. Malo poslije primio sam od nje listić papira, u kome me zaklinje, da odmah po smrtnu dodjem u vrt, što je za pjezinom kućom, pa da će mi sve razjasniti i dokazati mi, da nije nikada

Samoubištvo generala Krynova.

Kb. London, 15. septembra.

Reuter javlja iz Petrograda: Zapovjednik Kornilovljevičeta, general Krynov, prisjeća je u Petrograd, pošto je prethodno pozvao čete da polože oružje i da se pokore vlasti. Njega je primio Kerenski. Odatle je otišao u svoj stan, gdje se jednim revolverskim metkom ubio.

Uapšenje kneza Lvova.

Kb. Copenhagen, 15. septembra.

„Berlingske Tidende“ javlja preko Haparanda iz Petrograda: Knez Lvov, bivši ministar predsjednik, uapšen je zajedno sa 80 političara, koji nisu blisko stope.

Uapšenje generala Kaledina.

Kb. Petrograd, 15. septembra.

Petrogradski brzojavni ured javlja: Prema posljednjim izvje

Grad i okolica.

Dnevni kalendar.

Danas je nedjelja 16. septembra, po slavom 3. septembra. — Rimokatolički: Ljubimil, ud. m.; pravoslavni: Janić II., prvi patrijarh srpski.

Casnica i činovnička kasina otvorena je do 12 sati u noći.

C. i. k. vojnički dom: Citaonica, soba za pisanje iigranje, kantina. Otvoren do 7 sati iz jutra do 9 sati uveče. Slobodan pristup svakom vojniku.

Bogogradski teatar (u bašti Hotel Takova): Dvije predstave, prva u 4 sata poslike podne, a druga u 8 sati uveče.

Kinematografi: Vojni kino u Kralja Milana ulici br. 56 (Koloseum): U 4 i 6 sati poslike podne predstave za vojnike. — C. i. k. gradjanjski kino na Terazijama br. 27 (Paris): U 2:30, 4 i 6 sati poslike podne predstave za gradjanstvo. — „Slavija“: U 3:30 i 6 sati poslike podne predstave za gradjanstvo.

Majgarsko bojno pozorište u pozorišnoj dvorani na Terazijama: Danas kabaretsko veče. Biće i nekoliko njemačkih čačaka. Početak u 8:30 sati uveče.

Noćna služba u apotheke: Od 16. do oključne 22. septembra vršiće noćnu službu u Beogradu ove apoteke: Selaković, Kneza Mihajla ulica br. 45; Nikolić, Bitoljska ulica br. 2; „Crveni krst“, Beogradska ulica br. 2.

Paroplovna veza: Iz Beograda za Zemun: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 sati prije podne; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 sati poslike podne. Iz Zemuna: U 6 sati izlazta u 8 sati poslike podne. — Ladija, koja vozi između Zemuna i Pančevo i obrotnu ne pristaje u Beogradu. — Brodarški saobraćaj Obrenovac-Smederevo. Polazak iz Beograda za Obrenovac: srijedom i subotom 7:30 sati u jutro; iz Obrenovaca za Beograd: četvrtkom i nedjeljom u 7:30 sati u jutro; iz Beograda za Smederevo: nedjeljom i četvrtkom u 8 sati poslike podne; iz Smedereva za Beograd: utorkom i petkom u 8 sati u jutro.

Botanička bašta: Otvorena utorkom, četvrtkom, nedjeljom i praznicima.

Posjeta bolnici u bolničama: U bolnici „Brčko“ od 2—4 sati poslike podne. U bolnici „Brün“: od 9:30—12 sati prije podne i od 2—4 sati poslike podne. — U c. i. k. gradjanjskoj bolnici: u utorak, četvrtak i nedjelju od 1—3 poslike podne.

Riječno kupatilo na Savi, otvoreno od 6 sati izlazta do 7 sati uveče.

Vojno parno i toplo kupatilo u Caf Dušanovoj ulici: 1. Kupatilo u kada: a) Za vojne oficire otvoreno radnim danima od 7 sati prije podne do 5 sati poslike podne, a nedjeljom i praznicima od 7 sati prije podne do 12 $\frac{1}{2}$ sati u podne. — b) Za gradjanstvo radnim danima od 9 sati prije podne do 5 sati poslike podne, a nedjeljom i praznicima od 9 sati prije podne do 12 $\frac{1}{2}$ sati u podne. — 2. Parno kupatilo za časnike i njima činovnike otvoreno je utorkom, srijedom, petkom i subotom od 7 sati prije podne do 5 sati poslike podne, a nedjeljom i praznicima od 7 sati prije podne do 12 $\frac{1}{2}$ sati u podne. — Za gradjanje muškog pola otvoreno je parno kupatilo nedjeljom i četvrtkom (ako u te dane ne pada kakav praznik) od 9 sati prije podne do 5 sati poslike podne. — Časnici i njima činovnici stope na voju da se služe parnim kupatilom i u dane određene za gradjanstvo (nedjeljom i četvrtkom). Blagojne se zatvara radnim danima od 12 $\frac{1}{2}$ sati, a nedjeljom i praznicima u 12 sati u podne.

Rimokatolička služba Božja.

Danas u nedjelju (16. septembra) služiće se:

I. U konaku:

U 8 sati u jutro njemačka i hrvatska propovijed i tiha sv. misa za vojništvo. Pristup ima i gradjanstvo.

II. U župskoj crkvi:

U 8 sati u jutro tiha sv. misa za školsku djecu;

U 10 sati njemačka propovijed i pjevana sv. misa;

U 4 sata poslike podne večernja.

U radne dane prva sv. misa počinje u pol 7, a druga pol 8 u jutro.

Jevrejsko bogoslužje o Novoj godini.

U sinagozi jevrejske eškenazijeve vieroispovjedne opštine, Kosmajskoj ul. 51, biće bogoslužje povodom jevrejskih praznika kao što slijedi: 16. septembra, ulazak u Novu godinu u 7 sati poslike podne. U ponedjeljak i utorak počinje jutarnje bogosluženje u 7 sati u jutro, a večernje bogosluženje u 6 sati poslike podne. Njemačka propovijed u ponedjeljak prije podne u 10 sati.

Istoriski kalendar.

Na današnji dan 16. septembra 1622. godine zauzeo je u toku tridesetogodišnjeg ratu carski general Tilly grad Heidelberg. — 16. septembra 1736. godine umro je u Haagu G. D. Fahrenheit, koji je usavršio topotmjer (termometar) i podijelio ga na skalu, poznatu po njemu („stepeni Fahrenheitovih“). Dok se u većini evropskih zemalja u svakodnevnom životu najviše bilježi temperatura po Celzijevim pa i po Réamurovim stepenima, u Americi i dijelom u Engleskoj pretežno upotrebljavaju termometar sa Fahreheitovim računanjem. — 16. septembra 1869. godine umro je u Londonu čuveni hemičar Graham. Rodjen je 20. decembra 1805. godine u Glasgowu. Studirao je u rodnom mjestu i u Edinburghu, gdje je dočinje osnovao odlični hemijski laboratorij. 1837. g. postala profesor na Univerzitetu College-u u Londonu, a 1855. godine šef svih engleskih kemičkih novaca. Graham je obogatio prirodne nauke mnogim važnim pronašćima. Tako je postavio zakon o difuziji tečnosti, pronašao prodiranje gasova kroz zagrijane metalne ploče, metalnu prirodu vodonika itd. Napisao je bezbroj djela po tim svarima. Njegova knjiga „Elements of chemistry“ još sada spada u najuglednija djela na polju hemije. — 16. septembra 1879. godine napustio je posljednji nje-

mački vojnik francusko zemljište. Ugovorom o miru između Njemačke i Francuske, zaključenom 10. maja 1871. u Frankfurtu na Majni određeno je da njemačke čete drže okupirane izvjesne francuske krajeve do konačne isplate ratne odštete od pet milijardi franaka, a da se okupacione čete imaju postepeno povlačiti srazmerno i u poredu sa isplatom pojedinih ratnih odšteta. Došavši za predsjednika republike Thiers je riješio da populariše i utvrdi kod naroda republikanski sistem time, što će mnogo prije predviđenoga roka isplatiť ratnu odštetu i time oslobođiti zemlju okupacije. 1872. god. raspisće u kratkom razmaku dva zajma, prvi od dvije, drugi od tri milijarde. Narod se sjajno održava. Na oba zajma upisano je četvrtan jest puta toliko no što je traženo. Odšteta je isplaćena i na današnji dan 1873. godine napustio je posljednji odred okupacione njemačke vojske francusko zemljište.

Napomena: U vezi sa napisom o Dante-u, što smo ga donijeli na ovom mjestu povodom njegove godišnjice, a napose u vezi sa primjedbom o prijevodima „Božanstvene komedije“ na srpsko-hrvatski jezik, napomijemo naknadno da je odličan prijevod slavnoga djela dao i poznati hrvatski književnik Iso Kršnjavi, profesor na hrvatskom sveučilištu u Zagrebu i predstojnik odjela za nastavu hrv.-slav.-dalm.-zemaljske vlade u penziji.

Uvedenje zimnjeg vremena.

Ovogodišnje ljetne vrijeme ističe 17. o. mj. u 3 sati u jutro. Kazala na satovima biće u noći od 16. na 17. o. mj. u 3 sati u jutro pomaknuta natrag na 2 sati. Pošto će na taj način te noći biti dva put po 2 sata, to će se 2 sata po ljetnjem vremenu označiti sa 2a, a 2 sata po zimnjem vremenu sa 2b.

C. i. k. udruženje „Bijelog Krsta“.

C. i. k. udruženje „Bijelog Krsta“ uređilo je dozvolom c. i. k. ratnog ministarstva središnji izvještajni ured za časnike i njima po činu ravnog lica, kojima je potreban oporavak. Ured se nalazi u Beču, (Wien) I., Bräunerstrasse 3, kuda treba da se upravljači upisti u besplatnim i mjestima uz snižene cijene, kako se do njih dolazi i tome slično. Ured daje obavijesti usmeno i pisano. Središnji izvještajni ured stoji na raspoređenju takođe i časnicima i vojnim činovnicima savezničkih vojski.

Brodarski saobraćaj između Beograda i Budimpešte.

Brod iz Beograda za Budimpeštu kreće svakoga dana u 5 sati izjutra; brod stiže u Budimpeštu drugoga dana u 3 sata poslike podne. — Iz Budimpešte za Beograd kreće brod svakoga dana u 10 sati noću; u Beograd stiže u 8 sati u jutro.

Da se jave središnjem odboru.

Umoljavaju se gospoda činovnici, penzioneri i penzionerke, koji nijesu do sada primili nikakvu pomoć od Srpskog Crvenog Krsta u Ženevi, da se prije ovodnjašem Središnjem Odboru za pomoć svakoga dana od 11 do 12 sati prije podne. Kancelarija odbora nalazi se u Jugovici ulici broj 1, u opštini grada Beograda (soba predsjedništva o. Šine).

Brodarski saobraćaj između Beograda i Budimpešte.

Brod iz Beograda za Budimpeštu kreće svakoga dana u 5 sati izjutra; brod stiže u Budimpeštu drugoga dana u 3 sata poslike podne. — Iz Budimpešte za Beograd kreće brod svakoga dana u 10 sati noću; u Beograd stiže u 8 sati u jutro.

Na stranici 16. septembra.

Potpis zemljišta zasijanog kukuruzom.

Svi proizvođači, koji su, bilo po baštama, bilo na njivama zasijali kukuruz, pozivaju se ovim i dužni su, da svu zasijanu površinu zemljišta prijave u roku od 48 sata i poljoprivrednoj stanici u Beogradu, koja se nalazi u ulici Kralja Aleksandra broj 68. U prijavi se imaju tačno naznačiti površina zasijanog zemljišta sa kukuruzom.

Strogo je zabranjeno oranje kukuruza u nezelom stanju.

Ko propusti, da prijavi zemljište zasijano kukuruzom, ili prijavi manju kolicišnu kukuruza no što je ubrao, ili prijavi manju površinu zemljišta, no što je zasijano kukuruzom; kao i da kukuruz prodaje ili kupuje biće najstrožje kažnjen novčano i zatvorom, a kukuruz će mu se oduzeti,

Odvažno djelo jednog vojnika.

Na našu vijest pod gornjim naslovom u broju od 14. septembra, primamo od jednog očevideca cijelog dogadjaja slijedeći izvještaj:

Kađa je na 13. ov. mj. u 2 sata i 30 minuta poslike podne osobni parni brod za lokalni saobraćaj između Zemuna i Beograda upravo htio da kreće prema Beogradu i počeo se tek okreći, primjetio je kormilar i kapetan broda u neposrednoj blizini rameća, u kojem se vozilo 6 djevojaka i trojica muških. Izvan svake je sumnje, da bi čamač bio nastrađao kad bi brod bio nastavio svoju kretanje. Medjutim na zapovijest kormilara bio je smješten i nije se sudarjao s čamačem. Po tome ne bi bilo nikakve nesreće, ladja je stala i čamač bi se bio mogao ukloniti, ali oni u čamač se poplašile, pa su svi odjedne djevojke i jednog muškog, koji su bili ostali u čamaču. Ona dva muškarca isplivala su pravo na obalu, ne moćići za ono pet djevojaka, od kojih su se

uvjeđe popele i spasile na ladju, a tri došle pod brod, ali su na drugoj strani opet izbile na površinu. Ovima je priješao prvi u pomoć jedan željezničar, koji je sa broda skočio u vodu, uхватio dvije djevojke, a treća od djevojaka se uhvatila za kosu jednoj od ovih. U isto vrijeme, tek nešto docnije, skočio je sa broda u vodu jedan vojnik, koji međutim nije ni doplivao do djevojaka, jer su prije njega stigli do željezničara i djevojaka čamcem kormilari sa broda Aleksandar Ispas i Toni Spleit, spasili željezničara, koji je bio već iznemogao i sve tri djevojke.

Značajno i spomena vrijedno, da oba kormilara nijesu upotrijebili brodske čamce za spasavanje, nego su sa broda skočili u čamac, u kojim su se bile vozile djevojke, i u kojem je još uvijek sjedila jedna djevojka, i jedan muški. Ovo je dakle najbolji dokaz, da se čamac nije sudario s parnim brodom, da se nije prevratio, da je sva krivnja na djevojkama samim, koje su se uplašile i nepriješljivo poskakale u vodu.

Trenin.

Danas će se održati na igralištu „Brčko“ trening između „I. Beogradskog komb. tima“ i c. i. k. igrača. Početak u 5 sati poslike podne.

Vijesti iz unutrašnjosti.

Požari.

Iz Vrčina javljaju: 6. o. mj. zapalila se poslike podne državna šuma, koja se nalazi u okrugu Malo Ivančić. Vatra je tek teškom mukom lokalizirana. Izgorjelo je 50 hrvati šume, a šteta je procijenjena na 2500 K. Kako je požar nastao, stalno se nezna, ali se drži, da je nastao nepažnjom jednog prolaznika.

7. o. mj. zapalile su se uslijed iskre sa vršalice krstine i slamna na polju kod Rog ače. Nanešena šteta iznosi oko 4000 kruna.

U opsegut opštine Tekija nasuprot Orlšov u gori na obroncima planina uzduž Dunava šuma već preko jedne nedjelje, a da još uvijek nije moguće vatru ugasi.

Grom udario u kuću.

Kako nam je Umetnik u javljaju, koncem prošloga mjeseca udario je grom u kuću seljaka Petra Varčevića u opštini Mislogjin. Kuća se od groma upalila i do tječnja izgorjela.

Ustrijeljen na bijegu.

Javljaju nam iz Novog Pazara: 30. avgusta u 6 sati poslike podne napali su oružnici u mjestu Bukovik (prije poljsko okružje) 35-godišnjeg Nazifa Šećerovića iz Kladučice zbog sumnje zločinstva kradje. Tjerajući ga u sud, nijesu oružnici Šećerovića svezali. On se time koristio i prvom povoljnom prilikom stao da bježi. Oružnici, koji su mu uzaludno dovikivali, da stane, upotrijebiše najzad oružje. Naperiše i ponovo sumnjivcu zapovijedše „Stoj!“. Kad se i opet nije htio da pokori, a pošto je izgledao uferavatno da će umaci, oružnici ispalile puške, a Nazif Šećerović smrtno ranjen padne na zemlju. Dok su oružnici dotrčali do njega, bio je on već mrtav.

Nastradala na radu kod vršalice.

Pišu nam iz Rog ače, da je 7. o. mj. dvadesetogodišnja Zorka Marić nastradala na radu kod vršalice tako, što joj je desna ruka dospjela medju kotače vršalice, koji su joj zgnječili tri prsta.

Rano započeli.

Javljaju nam iz Lazarevcia: 19-godišnji Milivoj Gjorgjević iz Dolme (ubski srez) bio je u svoje vrijeme kažnjen zbog grabeža sa 8 mjeseci zatvora. Nakon što je odsjedio u zatvoru 2 mjeseca, obolio je i prevezen u valjevskom bolnicu, iz koje je poslije 10 dana pobjegao. Došavši kući, nagovor i s voga 13-godišnj

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . : 10 helera
Priposlano: Petna jednog milimetar, retka (70 mm široko) staje . . . : 40 helera
Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Dentistu F. B. Brill
— Beograd. —
Makedonska ulica broj 5.
(do pošte)
„Amerik specijalista“



ZUBE" vještacke u zlatu
u kaučku . . . se u
mome ateljeu Izrađuje po
najboljem originalnom
američkom sistemu. Pric-
man od 8-12 i 2-6.
823-1

Kupovine i prodaje
Kupio bili glasovi

Uli planino, aki i oštećen. Po-
nude administraciju pod "Kla-
vier 520."

Sirće
za jedu i turšiju
Hitar 1-40 kruna

na veću kolicinu, levitlje, pro-
daje u kafanu kod „Skupštine“

NOVICA MILIČEVIĆ

32876-2

JEDNA SALONSKA
garnitura i kredenc na prodaju.
Za adresu obratiti se uredni-
štu pod "Kredenc 522".

32871-2

PELC,
gen dobro očuvan; ko bi lmao
da proda neka se obrati u uli-
ci Brade Nedelić br. 25.

32875-2

NOVITETI
ŽENSKIH ŠEŠIRA

Forme i razni ukrasi za lduću
sezonu koja je odpočela, slizu
postepeno. Zbog odpadka re-
žije (u opstv. kući) cijene
kao i dosad znatno niže.

Novi mode salona Sime M.
Lazarević, Kr. Milana 120
(u dvorištu)

32901-8

Korespondencija.

Tražim za učitelja
svršenog srpskog trgovackog
akademika. Upitali u admi-
nistraciji ovog lista "Akade-
micić 523".

32886-7

Djevojka
za sav kućevan posao potreban je
za pola ili čiteli dan. Javili se
u K. u. k. Tabak Trafik, Te-
razije 35.

32863-3

Apotekarskog pom-
nika

Uli starijeg praktikanta potre-
buje Mich. Vlaković, Beo-
grad, Terazije.

32851-3

SLUŽAVKU
za sav domaći posao traži Mar-
ković, Bogojavljenska 16.

32869-3

Dobra Žena
zli djevojka potreblja je za
njih kućevan posao. Uplati
i radnju Nikole Spasica, Knez
Mihailova 47.

32879-3

GOSPODJICA
sa višegodišnjom praksom u
novčanom zavodima, znanjem
njemačkog jezika i pisanju na
široju traži odgovarajuće mje-
sto. Uplati pod "Gospodica
524" u Administraciju

32896-3

Stanovi.

IZDAJU SE
1 ili 2 namještene sobe sa ku-
hinja. Uplati u ulici Miloš
Veliki br. 69, kod gde Ma-
zije Dajnak.

32865-4

LIEPO MEBLIRANA SOBA
u blizini bivše vojne Akade-
mije traži se. Ponude na upravu
lista pod broj: "Ljepo 510".

32811-4

TRAŽI SE
namješten stan od 1 ili 2 soba
za koje će se platiti mjesecno
400 kruna. Ponude na ad-
ministraciju ovog lista pod "Stan
516".

32830-4

Dvije sebe
sa kuhinjom, namještene i
prozore, traži se pod kriju.
Uplati u administraciju ovog
lista pod "J. B. 519." 32891-9

KJ. 277

Izdajem pod kriju
Kafanu, stanove i ljebarnicu
Nikola Klik, Saborna 75.

32860-1

Stanovi
Jeljini, suhi, udobni, sa elektr.
osvjetljenjem, od jedne, dvije
i tri sobe, izdaju se u ratars-
koj ulici 49 i 103, Sjajvar-
skoj (Knez Danilova) 33 sa
dvjema baštom, Starine No-
vaka 9 i Grobljanok 5. Uplati
sopstvenika, Sjajvarsku
(Knez Danilova) 33. Tražim
castojuka.

32877-4

Dutan
na samom Cvetnom trgu, Iz-
daje se odmati, Gimnastička
27. Uplati drugi sprat levo.

32880-g-4

MALI OGLASI
Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . : 10 helera
Priposlano: Petna jednog milimetar, retka (70 mm široko) staje . . . : 40 helera
Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . : 10 helera
Priposlano: Petna jednog milimetar, retka (70 mm široko) staje . . . : 40 helera
Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Dentistu F. B. Brill
— Beograd. —
Makedonska ulica broj 5.
(do pošte)
„Amerik specijalista“



ZUBE" vještacke u zlatu
u kaučku . . . se u
mome ateljeu Izrađuje po
najboljem originalnom
američkom sistemu. Pric-
man od 8-12 i 2-6.
823-1

Kupovine i prodaje
Kupio bili glasovi

Uli planino, aki i oštećen. Po-
nude administraciju pod "Kla-
vier 520."

Sirće
za jedu i turšiju
Hitar 1-40 kruna

na veću kolicinu, levitlje, pro-
daje u kafanu kod „Skupštine“

NOVICA MILIČEVIĆ

32876-2

JEDNA SALONSKA
garnitura i kredenc na prodaju.
Za adresu obratiti se uredni-
štu pod "Kredenc 522".

32871-2

PELC,
gen dobro očuvan; ko bi lmao
da proda neka se obrati u uli-
ci Brade Nedelić br. 25.

32875-2

NOVITETI
ŽENSKIH ŠEŠIRA

Forme i razni ukrasi za lduću
sezonu koja je odpočela, slizu
postepeno. Zbog odpadka re-
žije (u opstv. kući) cijene
kao i dosad znatno niže.

Novi mode salona Sime M.
Lazarević, Kr. Milana 120
(u dvorištu)

32901-8

Korespondencija.

Tražim za učitelja
svršenog srpskog trgovackog
akademika. Upitali u admi-
nistraciji ovog lista "Akade-
micić 523".

32886-7

Djevojka
za sav kućevan posao potreban je
za pola ili čiteli dan. Javili se
u K. u. k. Tabak Trafik, Te-
razije 35.

32863-3

Apotekarskog pom-
nika

Uli starijeg praktikanta potre-
buje Mich. Vlaković, Beo-
grad, Terazije.

32851-3

SLUŽAVKU
za sav domaći posao traži Mar-
ković, Bogojavljenska 16.

32869-3

Dobra Žena
zli djevojka potreblja je za
njih kućevan posao. Uplati
i radnju Nikole Spasica, Knez
Mihailova 47.

32879-3

GOSPODJICA
sa višegodišnjom praksom u
novčanom zavodima, znanjem
njemačkog jezika i pisanju na
široju traži odgovarajuće mje-
sto. Uplati pod "Gospodica
524" u Administraciju

32896-3

Stanovi.

IZDAJU SE
1 ili 2 namještene sobe sa ku-
hinja. Uplati u ulici Miloš
Veliki br. 69, kod gde Ma-
zije Dajnak.

32865-4

LIEPO MEBLIRANA SOBA
u blizini bivše vojne Akade-
mije traži se. Ponude na upravu
lista pod broj: "Ljepo 510".

32811-4

TRAŽI SE
namješten stan od 1 ili 2 soba
za koje će se platiti mjesecno
400 kruna. Ponude na ad-
ministraciju ovog lista pod "Stan
516".

32830-4

Dvije sebe
sa kuhinjom, namještene i
prozore, traži se pod kriju.
Uplati u administraciju ovog
lista pod "J. B. 519." 32891-9

KJ. 277

Izdajem pod kriju
Kafanu, stanove i ljebarnicu
Nikola Klik, Saborna 75.

32860-1

Stanovi
Jeljini, suhi, udobni, sa elektr.
osvjetljenjem, od jedne, dvije
i tri sobe, izdaju se u ratars-
koj ulici 49 i 103, Sjajvar-
skoj (Knez Danilova) 33 sa
dvjema baštom, Starine No-
vaka 9 i Grobljanok 5. Uplati
sopstvenika, Sjajvarsku
(Knez Danilova) 33. Tražim
castojuka.

32877-4

Dutan
na samom Cvetnom trgu, Iz-
daje se odmati, Gimnastička
27. Uplati drugi sprat levo.

32880-g-4

Firmopisac
Frank
Izvršenje
pismenih poručbina

781

Stanovi
Jeljini, suhi, udobni, sa elektr.
osvjetljenjem, od jedne, dvije
i tri sobe, izdaju se u ratars-
koj ulici 49 i 103, Sjajvar-
skoj (Knez Danilova) 33 sa
dvjema baštom, Starine No-
vaka 9 i Grobljanok 5. Uplati
sopstvenika, Sjajvarsku
(Knez Danilova) 33. Tražim
castojuka.

32877-4

Dutan
na samom Cvetnom trgu, Iz-
daje se odmati, Gimnastička
27. Uplati drugi sprat levo.

32880-g-4

Stanovi
Jeljini, suhi, udobni, sa elektr.
osvjetljenjem, od jedne, dvije
i tri sobe, izdaju se u ratars-
koj ulici 49 i 103, Sjajvar-
skoj (Knez Danilova) 33 sa
dvjema baštom, Starine No-
vaka 9 i Grobljanok 5. Uplati
sopstvenika, Sjajvarsku
(Knez Danilova) 33. Tražim
castojuka.

32877-4

Dutan
na samom Cvetnom trgu, Iz-
daje se odmati, Gimnastička
27. Uplati drugi sprat levo.

32880-g-4

Stanovi
Jeljini, suhi, udobni, sa elektr.
osvjetljenjem, od jedne, dvije
i tri sobe, izdaju se u ratars-
koj ulici 49 i 103, Sjajvar-
skoj (Knez Danilova) 33 sa
dvjema baštom, Starine No-
vaka 9 i Grobljanok 5. Uplati
sopstvenika